telemach

Telemach Crna Gora d.o.o. · Bulevar revolucije 50/5 · 81 000 Podgorica, Crna Gora · PDV: 30/31-09953-5
PIB: 02811618 · T.R. 520-9040-18 kod Hipotekarne banke, Podgorica · www.telemach.me

"TELEMACH CRNA GORA" d.o.o.
615

Podgorica, 23.06. 2025. god.

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

n/r Ana Vukčević

Predmet: Komentari Telemach Crna Gora DOO na nacrt teksta Pravilnika o interoperabilnosti automobilskih i potrošačkih radio-prijemnika i potrošačke digitalne televizijske opreme i uslovima za prelazak na nove standarde u oblasti radio-difuzije

Poštovana g-đo Vukčević,

Imajuću u vidu da je u toku konsultativni proces povodom pripreme gore navedenog pravilnika ovim putem dajemo komentare na tekst nacrta za koje vjerujemo da će (ukoliko budu usvojeni) dovesti do jasnijeg teksta i na taj način otklonile nejasnoće prilikom implementacije.

1. U članu 2 u Značenju izraza i pojmova smatramo da je potrebno definisati pojmove: ***interaktivne usluge, interaktivne komunikacije i usluga uslovnog pristupa digitalne televizije,*** koji se kasnije spominju u tekstu na više mjesta.

2.Pojam **Usluga distrubucije medijskog sadržaja u vidu televizijskog emitovanja** se osim u čl.2 u Značenju izraza ne spominje nigdje kasnije u tekstu (makar ne u ovoj formulaciji), pa je isti potrebno brisati ili precizirati o kojem pojmu je tačno riječ.

3. U članu 3 stav 1 tekst *„mora imati sljedeće karakteristike"* zamijeniti sa tekstom: ***„neophodno je da posjeduje mogućnost"***. Iz predloženog teksta može se zaključiti da se sva potrošačka digitalna televizijska oprema koja se se na bilo koji način stavlja na tržište Crne Gore mora posjedovati isključivo karakteristike kojim se omogućava dekodiranje digitalnih televizijskih signala u skladu sa jedinstvenim evropskim algoritmom za kodiranje kojim upravlja ETSI. Smatramo da ovakav tekst nije u duhu Direktive (EU) 2018/1972, tačnije sa tekstom Priloga XI ove direktive gdje se u tački 1. između ostalog navodi da oprema namijenjena za primanje televizijskih signala ***treba da posjeduje mogućnost*** dekodiranja takvih signala itd. Dakle, evropski zakonodavac nije imao intenciju da nametne obavezu isključivog korišćenja opreme koja posjeduje karakteristike dekodiranja digitalnih tv signala u skladu sa zajedničkim evropskim algoritmom za kodiranje, što bi se iz predloženog teksta prilično jasno moglo zaključiti. Cilj EU direktive je da ovi uređaju moraju podržavati dekodiranje signala prema propisanim standardima kako bi se obezbijedila interoperabilnost u korišćenju usluga i zaštita potrošača u jedinstvenom digitalnom tržištu.

4. U članu 3 stav 1 tačka 2) neposhodno razraditi i detaljnije razraditi *„uslov da korisnik pri iznajmljivanju takve opreme postupa u skladu sa odgovarajućim ugovorom o zakupu."* Iako je navedeni dio teksta preuzet iz Priloga XI Direktive (EU) 2018/1972 čini se da ostavlja nedoumice u pogledu buduće primjene ove norme. Naime, da li pomenuti uslov znači da oprema koja omogućava prikazivanje digitalnih televizijskih signala njihovim prenošenjem u nekodiranom obliku može biti data korisniku isključivo na korišćenje, bez mogućnosti njene dalje prodaje? Šta se u tom slučaju može smatrati „odgovarajućim ugovorom u zakupu"?

S poštovanjem,

Ana Radulović, izvršni direktor